

Predavanje i prezentaciju pripremio:  
prof. dr Stevo Popović  
[stevop@ucg.ac.me](mailto:stevop@ucg.ac.me)



# **STRATEGIJSKI MENADŽMENT U SPORTU**


**LIDERSTVO U SPORTU**






# ➤ Polazne perspektive


- Ovo predavanje će **otkriti proces i tehnike strategijskog menadžmenta u sportu i fitnesu**
- Temelji će se na **analiziranju pozicije određene organizacije u konkurenčkom okruženju, određivanju pravca i ciljeva, izboru prikladne strategije, snaženju njenih svojstvenih prednosti i ocjeni izabranih strategija**






- Nakon obrade ove nastavne jedinice studenti će biti spremni da:
  - razlikuju strategiju i planiranje
  - shvate zašto se strategijski menadžment primjenjuje
  - prepoznaju korake procesa strategijskog menadžmenta
  - identifikuju sredstva i tehnike strategijskog menadžmenta
  - specifikuju korake potrebne za dokumentovanje strategijskog plana
  - objasne kako sport utiče na proces strategijskog menadžmenta





# Principi strategijskog menadžmenta

- Najjednostavnije rečeno, strategija predstavlja dobar spoj između organizacije i spoljnog okruženja (Viljoen & Dann, 2003)
- Strategijski menadžment zahtjeva dobro poznavanje kako organizacije, tako i okruženja, ali konsekvenci koje nosi donošenje odluka
- Osnovni cilj strategijskog menadžmenta se ogleda u tome, kako postati drugačiji u odnosu na konkureniju (Porter, 1996)






- Npr. strategijski menadžment nam može objasniti zašto je jedan **fudbalski klub** drugačiji od drugog ili zašto potrošači radije biraju jedan **fitnes centar** u odnosu na drugi
- Prije nego krenemo sa daljom razradom problematike strategijskog menadžmenta potrebno je razjasniti **razliku između strategije i planiranja**
- Nisu sinonimi






- **Strategija** predstavlja proces u kome se utvrđuju pravac i djelokrug aktivnosti sportskih organizacija u odnosu na njene sposobnosti i okruženje u kojem posluje
- **Planiranje** predstavlja proces dokumentovanja navedenih odluka u smislu “korak po korak”, ukazujući na to šta bi trebalo biti urađeno, ko bi trebalo da uradi, sa kojim resursima i kada
- Strategijski menadžment **povezuje strategiju i planiranje u jedan zajednički proces**





## ➤ Zašto ga primjeniti?

- Neki sportski menadžeri vjeruju da priroda industrije sporta **sprečava korišćenje strategijskog menadžmenta u sportu, a samim tim i u fitnesu**
- Strategija se, za ove sportske menadžere, **razvija "u trku"** kao odgovor na turbulentne okolnosti i događaje
- Međutim, ovaj pristup je **kontradiktoran principima strategijskog menadžmenta**






- Principi strategijskog menadžmenta naglašavaju značajnost **aktivnog oblikovanja budućnosti** svoje sportske organizacije u odnosu na **neaktivno čekanje** da je okolnosti oblikuju
- Ova aktivnost predstavlja **srce** strategijskog menadžmenta u sportu i fitnesu
- Ona pomaže da se **smanji nesigurnost** kojom su okružene **promjenljive industrije** kao što je industrija sporta, budući da **učinak na terenu** radikalno utiče na uspjeh sportske organizacije





# Strategijski menadžment u sportu

- Jedan od najvećih problema u savremenoj sportskoj strategiji se ogleda u **pronalaženju ravnoteže** između dvije ili više **divergentnih obaveza**
- Npr. sportske organizacije, često imaju za cilj da postignu kako **vrhunski uspjeh** tako i da povećaju **članstvo**
- **Uspjeh Ivice Kostelića**, hrvatskog šampiona u alpskom skijanju će sigurno biti “okidač” za mlade Hrvate da se počnu baviti alpskim skijanjem






- Slično tome, učešće u teniskim aktivnostima u klubovima širom Velike Britanije se značajno uvećava u vrijeme i nakon **Wimbledon-a**
- Ipak, ovi primjeri su, uglavnom **kratkog daha**
- **Školica fudbala** koja stremi uspjehu ima manje članova u odnosu na školice kojima u prvom planu nije uspjeh





- Međunarodni savjet za kriket (ICC)
  - strategijska odluka o prelasku iz Londona u Dubai
  - dva faktora
    - pritisak da bude mnogo više internacionalizovan (udaljen od tradicionalnog)
    - poreske olakšice
  - politički neutralan i geografski pogodan
  - akademija za kriket (Dubai Sport City)






## > Proces strategijskog menadžmenta

- Strategijski menadžment predstavlja proces koji se ostvaruje preklapanjem priprema i mogućnosti (Hoye i sar. 2006)
- Ovaj način razmišljanja u sportu i fitnesu je preuzet iz **koncepta razmišljanja u vojsci**
- Pronaći slabosti protivnika
- Sukobiti se na bojnom polju na kom je konkurent slabiji






- Napad na protivnika sa više strana istovremeno, čini strategiju mnogo komplikovanijom
- Ove strategije su, takođe primjenjene u procesu strategijskom menadžmentu u sportu i fitnesu
- 5 faza: strategijska analiza, određivanje strategijskog pravca, strategijska formulacija, strategijska implementacija i strategijska evaluacija
- Ovaj proces nikada ne staje





## 1. faza: strategijska analiza

- Najveći izazov koji se pojavljuje pred sportske menadžere jeste želja da se **što prije odredi adekvatna strategija i preduzme određena aktivnost bez ikakvog odlaganja**
- Mnoge strategije propadaju zbog činjenice da su sportski menadžeri **loše pripremljeni**
- Adekvatna priprema podrazumijeva **sveobuhvatan pregled unutrašnjeg i spoljašnjeg okruženja**





- Sredstva koja se mogu koristiti za adekvatnu pripremu:



SWOT analiza




analiza potreba interesnih grupa i potrošača



analiza konkurenata



analiza pet konkurenčkih snaga





## ■ SWOT analiza

- jedno od osnovnih sredstava kojim se može analizirati okruženje
- forma ove analize se ogleda u ispitivanju strategijske pozicije sportske organizacije, **iznutra prema spolja**
- tehnike SWOT analize razmatraju **snagu i slabosti, kao i prilike i prijetnje**
- dva dijela: **unutrašnja i spoljašnja analiza**





## ■ Analiza potreba interesnih grupa i potrošača

- prije nego se analiza okruženja završi, **neophodno** je sprovesti analizu potreba interesnih grupa i potrošača
- interesne grupe predstavljaju sve ljudi koji imaju **bilo kakav interes vezan za sportsku organizaciju**, prije svega to su zaposleni, zatim igrači, članovi, resorni upravljački organi, društvena zajednica, vlasnici sportskih objekata, navijači i drugi
- **učiniti ih srećnim** je prioritet i osnova određivanja strategijskog pravca





## ■ Analiza konkurenata

- aktivnosti konkurenata mogu **značajno uticati na uspjeh sportske organizacije**
- postoji **mnogo formi** analize konkurenata
- prema Hoye i sar. (2006) postoji **8 dimenzija** koje bi trebalo uzeti u obzir: **geografska lokacija, vizija i namjera, ciljevi, udio na tržištu i pozicija, strategija, resursi, ciljano tržište i marketinški pristup**







- Analiza pet konkurentskih snaga

- Osmislio ju je Majkl Porter (1980)

1. potencijalni novi učesnici na tržištu
2. pregovaračka moć kupaca
3. pregovaračka moć prodavaca
4. rezervni proizvodi i usluge
5. intenzitet rivalstva među konkurentima








## 2. faza: određivanje strategijskog pravca


- Nakon što je strategijska analiza okončana određivanje strategijskog pravca bi trebalo da bude utvrđena
- Postoje 4 uobičajena sredstva:
  1. misija
  2. vizija
  3. organizacioni ciljevi
  4. mjerjenje performansi





## MISIJA


- Misija identificuje **svrhu postanja** sportske organizacije
- Ponekad može biti neobično to što se traži misija u **pisanoj formi**, ali se tako sprečava zabuna
- Misija bi trebalo da definiše **zašto** je sportska organizacija osnovana, koje usluge pruža i za koga ih pruža





## VIZIJA


- Ona predstavlja **pogled u budućnost** i formira jasnu sliku o tome kako bi sportska organizacija trebalo da izgleda
- Deklariše **srednjeročne** i **dugoročne ambicije** sportske organizacije
- Izražava šta organizacija želi da postigne **za 3 ili 5 godina**
- Jedna rečenica





## ORGANIZACIONI CILJEVI


- Budući da vizija izražava šta organizacija želi da postigne za 3 ili 5 godina, organizacioni ciljevi predstavljaju markere koji označavaju **put do te destinacije**
- Npr. fudbalski klub koji se nalazi na dnu tabele je postavio viziju da bude među **tri najbolje ekipe** → to ne može biti ostvareno u jednoj sezoni, a organizacioni ciljevi se mogu ogledati u tome da se klub podigne **za tri mesta u tekućoj sezoni**
- Bitno → da su **mjerljivi**





## MJERENJE PERFORMANSI


- Indikatori ključnih performansi (KPIs) se koriste u kombinaciji sa organizacionim ciljevima da bi se ustanovio uspjeh i neuspjeh
- KPI je neodvojiv od ciljeva i osmišljavaju se zajedno
- Npr. marketinški cilj da se “poboljša imidž u javnosti” određene sportske organizacije je nejasan sve dok ne postane mjerljiv





## > 3. faza: strategijska formulacija

- Sljedeće pitanje koje se postavlja jeste kako da sportska organizacija **stigne do planirane destinacije**
- U ovoj fazi sportski menadžeri i njihovi timovi se **mijenjaju u skladu sa aktuelnim zadacima pozicioniranja** u konkurentskom okruženju
- Postoje tri strategije pozicioniranja: rukovođenje troškovima, diferencijacija i žarište





- **Rukovođenje troškovima:** ponuditi najniže moguće cijene svojih proizvoda i usluga najvećem broju potrošača
- **Diferencijacija:** ponuditi što različitije proizvode i usluge u odnosu na konkurenciju koje oni neće moći lako da kopiraju (npr. teniski klub)
- **Žarište:** nuditi proizvode i usluge na tržištu sa namerom da dominiraju





## 4. faza: strategijska implementacija


- Strategijska implementacija predstavlja **uvod u organizacijski izbor konkurentske strategije**
- Ukoliko je izabrana strategija pozicioniranja, ova faza ima za cilj da razmotri kako bi mogla biti dovedena u vezu sa proizvodima, uslugama i aktivnostima sportske organizacije
- Onog momenta kada je **odluka donijeta** ona može biti i **primjenjena**





## > 5. faza: strategijska evaluacija


- Jedan od **najtežih** aspekata procesa strategijskog menadžmenta u sportu i fitnesu jeste **kontrola i evaluacija** šta je urađeno
- Ova faza ima zadatak da procijeni dva aspekta strategije: **kao prvo**, da uporedi indikatore ključnih performansi i aktuelne rezultate i, **kao drugo** da utvrdi uspjeh strategijske implementacije





## ➤ Adekvatna literatura

- Chappelet, J.L. (2008). *Strategic and Performance Management of Olympic Sport Organizations.* Champaign, IL: Human Kinetics Publishers Inc.
- Whittington, R. (2001). *What Is Strategy and Does It Matter?* London: Routledge.





## Relevantne internet prezentacije


- Nabrojane internet prezentacije su korisne kao polazne osnove za prikupljanje naprednih informacija vezanih za strategijski menadžment u sportu i fitnesu:

- Planiranje u sportu u Engleskoj

[www.sportengland.com/index/get\\_resources/resource\\_ps.htm](http://www.sportengland.com/index/get_resources/resource_ps.htm)

- Sport u Kanadi

[www.pch.gc.ca/progs/sc/index\\_e.cfm](http://www.pch.gc.ca/progs/sc/index_e.cfm)





Hvala na pažnji!

